



education

Department:
Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KREITI YA 12

SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA BOBEDI (SAL)

LEPHEPHE LA BOBEDI (P2)

FEBRUARY/MARCH 2009

MEMORANTAMO

MEPUTSO: 80

Palomoka ya matlakala a memorantamo ke (13).

		<u>Bokgoni bjo bobotse kudu go fetiša</u>	<u>Bokgoni bjo bobotse kudukudu.</u>	<u>Bokgoni bjo bobotse kudu.</u>	<u>Bokgoni bja go kgotsotfatša.</u>	<u>Bokgoni bjo bo lekanego.</u>	<u>Bokgoni bja go išega.</u>	<u>Bokgoni bja go hlaelela kudu.</u>
<p>SEPEDİ LELEMETLALELETŠO LA BOBEDI RUBRIKI SKS</p> <p>KAROLO YA A: TAODIŠO</p> <p>MEPUTSO: 40</p>	GE POLELO LE SETAELE DILAETŠA:	<p>- Polelo le maswaodikga di laotšwe ka botlalo.</p> <p>-Polelo ya makgethe e šomišitšwe ka nepagalo.</p> <p>-Kgethontšu e nepagetše ka moka..</p> <p>-Kgethontšu e laetša setaele sa maleba sa ditaba.</p> <p>-Mafoko le ditemana ka moka di hlamilwe ka nepagalo, di tšweletša tlhalošo gabotse.</p> <p>-Setšweletšwa se tloga se se na le ge e ka ba phošwana go laetša gore se badišišitšwe, sa ntšhwa diphošo.</p> <p>- Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo.</p>	<p>-Polelo le maswaodikga di laotšwe ka tshwanelo le go kgona go šomiša polelo- makgethe ka nepagalo.</p> <p>-Kgethontšu mo gontši e nepagetše.</p> <p>-Kgethontšu e laetša setaele sa maleba sa ditaba.</p> <p>-Mafoko le ditemana di hlamilwe ka nepagalo le tlhalošo ya pepeneneng.</p> <p>-Setšweletšwa ga se na le ge e ka ba phošwana ka ge se badišišitšwe sa ntšhwa diphošo.</p> <p>- Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo.</p>	<p>-Polelo le maswaodikga mo gontši ke tša maleba.</p> <p>-Kgethontšu e lekanetšenyana fela e sepelelana le setšweletšwa.</p> <p>-Setaele se nepagetše ebile ke sa tshwanelo, se sepelelana le dinyakwa tša ditaba.</p> <p>-Mafoko le ditemana gantši di hlamilwe ka tshwanelo le tlhalošo e tloga e kwagala.</p> <p>-Setšweletšwa ga se na diphošo go laetša gore se badišišitšwe sa ntšhwa diphošo.</p> <p>-Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo.</p>	<p>-Polelo e nyakile e letefaditšwe , maswaodikga a go kgotsotfatša.</p> <p>-Kgethontšu e nyakile go lekanela, ya go sepelelana le ditaba .</p> <p>-Setaele se nyakile go sepelelana le dinyakwa tša ditaba.</p> <p>-Diphošo tlhamegong ya ditemana le mafoko le ge tlhalošo e kwagala.</p> <p>-Setšweletšwa se sa na le diphošo le ge se badišišitšwe le go ntšhwa diphošo.</p> <p>- Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo.</p>	<p>-Polelo ya go lekanetšwa le maswaodikga a go fela a sa šomišwe ka tshwanelo.</p> <p>-Kgethontšu ya magareng, ya go lekanetšwa.</p> <p>-Setaele se hloka nyalelano ebile ga se swanetšane le ditaba.</p> <p>-Mafoko le ditemana di fošagetše le ge tlhalošo ka kakaretšo e kwagala.</p> <p>-Setšweletšwa se na le diphošo tše ntši le ge se badišišitšwe le go ntšhwa diphošo.</p> <p>-Botelele ga se bja maleba, ke bjo bo telele kudu/kopana kudu.</p>	<p>-Polelo le maswaodikga di fošagetše.</p> <p>-Kgethontšu e lekanetše kudu.</p> <p>-Setaele ga se sepelelana le ditaba..</p> <p>-Mafoko le ditemana ga se tša hlamega, tlhalošo ga e kwagale.</p> <p>-Setšweletšwa se nyeuma ka diphošo le ge se laetša se badišišitšwe le go ntšhwa diphošo.</p> <p>-Botelele ga se bja maleba, ke bjo bo telele kudu/ kopana kudu.</p>	<p>-Polelo le maswaodikga di fošagetše kudu.</p> <p>-Kgethontšu e šarakane ebile e hlakahlakane.</p> <p>-Mafoko le ditemana di šarakane ebile ga di tselane.</p> <p>-Setaele se fošagetše mahlakoreng ka moka.</p> <p>-Setšweletšwa se nyeuma ka diphošo, se a hlakahlakantšha le ge se laetša go badišišwa le go ntšhwa diphošo.</p> <p>-Botelele ga se bja maleba, ke bjo bo telele/kopana-kopana</p>
GE DITENG LE TLHAMEGO DI LAETŠA:		7	6	5	4	3	2	1
<p>Bokgoni bjo bobotse kudu go fetiša</p> <p>-Diteng di laetša kwešišo ya go kgahliša ya ditaba.</p> <p>-Dikgopolo tša go butšwa tša go hlohla mogopolo.</p> <p>-Ditaba di a nyalelana le dintlha di filwe ka botlalo.</p> <p>-Bohlatse bja temogo ye e tseletšego ya polelo.</p> <p>-Bohlatse bja peakanyo le/ sengwalwakanywa sa mathomo se tšweleditše taodišo ya go hlamega gabotse kudukudu .</p>	Khouto 7 80-100%	32 - 40	30 - 34	28 - 31				

<p><u>Bokgoni bjo bobotse kudukudu.</u> -Diteng di laetša tlhalošo ye e tseneletšego ya ditaba. - Dikgopolo di a kgahliša , ke tša boikgopolelo. - Dintlha di a latelana ebile di a nyalelana. - Temogwana ye e tseneletšego ya polelo. -Bohlatse bja peakanyo le sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweletša taodišo ye e hlagišitšwego gabotse kudu.</p>	<p>Khouto 6 70-79%</p>	<p>30 - 34</p>	<p>28 - 31</p>	<p>26 - 29</p>	<p>24 - 27</p>			
<p><u>Bokgoni bjo bobotse kudu.</u> -Diteng di laetša tlhalošo ya go kwagala ya ditaba. -Dikgopolo tša go kgahliša tša go goga. -Dintlha tše nnyane tša maleba di tšweleditšwe. -Temogwana ye e tseneletšego ya polelo. -Bohlatse bja peakanyo le sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweletša taodišo ye e hlagišitšwego gabotse.</p>	<p>Khouto 5 60-69%</p>	<p>28 - 31</p>	<p>26 - 29</p>	<p>24 - 27</p>	<p>22 - 26</p>	<p>20 - 23</p>		
<p><u>Bokgoni bja go kgotsofatša</u> - Diteng di hlaloša ditaba ka gokgotsofatša. - Dikgopolo ke tša mehleng , tša go se tselelele. - Dintlha tše dingwe tša maleba di laeditšwe. -Bohlatse bja peakanyo le sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweleditše taodišo ya go amogelega ya lelemetlaleletšo.</p>	<p>Khouto 4 50-59%</p>		<p>24 - 27</p>	<p>22 - 26</p>	<p>20 - 23</p>	<p>18 - 22</p>	<p>16 - 19</p>	

<p>Bokgoni bjo bo lekanego. - Diteng ke tša mehleng tša go se nyalelane. - Dikgopolo mo go ntši di tseleng fela di a ipošeletša . - Bohlatse bja dintlha tša maleba. - Bohlatse bja peakanyo le sengwalwakakanywa seo se tšweleditšego toadišo ya magareng ya lelemetlaleletšo la bobedi.</p>	<p>Khouto 3 40-49%</p>			<p>20 - 23</p>	<p>18 - 22</p>	<p>16 - 19</p>	<p>14 - 18</p>	<p>12 - 15</p>
<p>Bokgoni bja go išega. - Diteng ga di kwagale ka mehla, ga di nyalelane. - Dikgopolo ke tše nnyane, fela di a ipošeletša. - O fela a etšwa tseleng, go boima go latela kakaretšo ya dikgopolo. - Bohlatse bja go se kgotsofatše bja peakanyo le/ sengwalwakakanywa sa mathomo.Taodišo ga se ya tšweletšwa gabotse.</p>	<p>Khouto 2 30-39%</p>				<p>16 - 19</p>	<p>14 - 18</p>	<p>12 -1 5</p>	<p>02 - 14</p>
<p>Bokgoni bja go hlaelela kudukdu. - Diteng di fapogile.Ga di nyalelane. - Dikgopolo di tšwele tseleng, di šarakane ebile di a hlakahlakantšha. - Ga go na peakanyo le sengwalwakakanywa sa mathomo. Taodišo e tšweleditšwe ka bofokodi.</p>	<p>Khouto 1 00-29%</p>					<p>12 - 15</p>	<p>02 -14</p>	<p>00 – 13</p>

		<u>Bokgoni bio bobotse kudu go fetiša</u>	<u>Bokgoni bio bobotse kudukudu</u>	<u>Bokgoni bio bobotse kudu</u>	<u>Bokgoni bja go kgotsofatša</u>	<u>Bokgoni bio bo lekanego</u>	<u>Bokgoni bja go išega.</u>	<u>Bokgoni bja go hlaelela kudu.</u>
<p>SEPEDİ LELEMETLALETŠO LA BOBEDI Rubriki SKS</p> <p>KAROLO YA B</p> <p>DITŠWELETŠWA TŠA TIRIŠA-NO TŠE TELELE</p> <p>MEPUTSO: 20</p>	<p>GE POLELO LE SETAELE DI LAETŠA:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - O šomišitše melao ka moka ya maleba ya sebopego. - Polelo ya setšweletšwa mo gontši ke ya maleba ebile e hlamilwe gabotse. - Tlotlontšu mo gohle e nepagetše go ya ka morero baamogedi ba tshedimošo le kamano. - Setaele mo gontši se nepagetše. - Setšweletšwa se tloga se hloka phošwana go laetša gore se badišišitšwe le go ntšwa diphošo. - Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo. 	<ul style="list-style-type: none"> - O šomišitše melao ya maleba ya sebopego. - Setšweletšwa se hlamilwe gabotse ka maleba kudu. - Tlotlontšu e nepagetše kudu go ya ka morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano. - Setaele se nepagetše kudu. - Setšweletšwa ga se na le ge e ka ba phošwana go laetša gore se badišišitšwe le go ntšwa diphošo. - Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo 	<ul style="list-style-type: none"> - O šomišitše melao ye mentši ya maleba ya sebopego. - Setšweletšwa se hlamilwe gabotse ebile ke sa maleba. - Tlotlontšu e tloga e nepagetše go ya ka morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano. - Setaele se tloga se nepagetše. - Setšweletšwa se tloga se se na le phošo go laetša gore se badišišitšwe le go ntšwa diphošo. - Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo. 	<ul style="list-style-type: none"> - O šomišitše dikgopolo tša go kgotsofatša tša dinyakwa tša sebopego. - Tlhamego ya setšweletšwa e nyakile go kgotsofatša. Diphošo ga di thibele kelo ya dintlha. - Tlotlontšu e nyakile go kgotsofatša go ya ka morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano. - Setaele se nyakile se nepagetše. - Setšweletšwa se sa na le diphošo le ge se laetša go badišišwa le go ntšwa diphošo. - Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Se na le dikgopolo tša magareng tša dinyakwa tša sebopego - Melao ye mengwe ye bohlokwa e tlogetšwe. - Setšweletšwa se hlamegile gabotsenyana, se na le diphošo tše ntši. - Tlotlontšu e lekanetše ebile ga se ya swanela morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano. - Setaele se na le diphošo. - Setšweletšwa se na le diphošo tše ntši le ge se laetša se badišišitšwe le go ntšwa diphošo. - Botelele ga se bja maleba 	<ul style="list-style-type: none"> - O šomišitše melao ya sebopego ya go se kwešišege. - Tlhamego ya setšweletšwa e a fokola ebile go boima go e latela . - Tlotlontšu e nyaka phošollo ya go tsenelela le gona ga e a lokela morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano. - Setaele ga se sepelelane le ditaba. - Setšweletšwa se tletše diphošo le ge se badišišitšwe le go ntšwa diphošo. - Botelele ga se bja maleba. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ga se a šomiša melao ya maleba ya sebopego. - Tlhamego ya setšweletšwa e a fokola ebile e šarakane. - Tlotlontšu e a hlakahlakanya ebile ga se ya lokela morero. - Setaele ga se sepelelane le ditaba. - Ga go na bohlatse bja go badišišwa le go ntšwa diphošo. - Botelele ga se bja maleba.

GE DITENG LE TLHAMEGO DI LAETŠA:		7	6	5	4	3	2	1
<p>Bokgoni bjo bobotse kudu go fetiša</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tsebo ye botsebotse ya dinyakwa tša setšweletšwa. - Moithuti o hlokometše tebelelo ditaba, ga a tšwe tseleng. - Nyalelano ya diteng le dikgopolo, - Setšweletšwa se na le dintlha tša go thekga ditaba. - Bohlatse bja peakanyo le sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweleditše setšweletšwa sa go hlamega gabotse kudukudu. 	<p>Khouto 7 80-100%</p>	<p>16 - 20</p>	<p>15 - 17</p>	<p>14 - 16</p>				
<p>Bokgoni bjo bobotse kudukudu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tsebo ya dinyakwa tša setšweletšwa. - Moithuti o hlokometše tebelelo ya ditaba, ga go na le go tšwa tseleng. - Nyalelano ya diteng le dikgopolo ke ya godingwana, di na le dintlha tša go thekga setšweletšwa. - Bohlatse bja peakanyo le sengwa lwakakanywa sa mathomo se tšweleditše setšweletšwa sa go hlamega gabotse kudu. 	<p>Khouto 6 70-79%</p>	<p>15 - 17</p>	<p>14 - 16</p>	<p>13 - 15</p>	<p>12 - 14</p>			
<p>Bokgoni bjo bo botse kudu</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsebo ya go kwagala ya dinyakwa tša setšweletšwa. -Moithuti o hlokometše tebelelo ya ditaba, o tšwele tseleng gannyane. - Setšweletšwa se tloga se nyalelana ka diteng le dikgopolo. - Bohlatse bja peakanyo le sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweleditše setšweletšwa sa go hlamega gabotse. 	<p>Khouto 5 60-69%</p>	<p>14 - 16</p>	<p>13 - 15</p>	<p>12 - 14</p>	<p>11 - 13</p>	<p>10 - 12</p>		

<p><u>Bokgoni bja go kgotsofatša</u> -Tsebo ya go kgotsofatša ya dinyakwa tša setšweletšwa. - Moithuti o tšwele tseleng, fela se ga se thibeke tlhalošo. - Setšweletšwa se nyakile go nyalelana ka diteng le dikgopolo, se na le dintlha tše dingwe tša go thekga ditaba. -Bohlatse bja peakanyo le Sengwalwa kakanywa sa mathomo se tšweleditše setšweletšwa sa go amogelega sa lelemetlaleletšo la bobedi.</p>	<p>Khoutu 4 50 -59%</p>		<p>12 - 14</p>	<p>11 -13</p>	<p>10 - 12</p>	<p>09 - 11</p>	<p>08 - 10</p>	
<p><u>Bokgoni bjo bo lekanego.</u> - Tsebo ya magareng ya dinyakwa tša setšweletšwa.Dikarabo tša mešomo di laetša tebelelo e tshetshe.. - Moithuti o tšwele tseleng, hlalošo ga e kwagale gabotse. - Nyalelano ya go lekanela ya dikgopolo le diteng. - Bohlatse bja peakanyo le sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweleditše setšweletšwa sa magareng sa go hlamega sa lelemetlaleletšo la bobedi.</p>	<p>Khoutu 3 40-49%</p>			<p>10 - 12</p>	<p>09 - 11</p>	<p>08 - 10</p>	<p>07 - 09</p>	<p>06 - 08</p>
<p><u>Bokgoni bja go išega.</u> -Tsebo ya go lekanela ya dinyakwa tša setšweletšwa. Dikarabo tša mešomo di laetša tebelelo ya go lekanela. - Moithuti o tšwele tseleng, tlhalošo ga e tšwelele mo gontši. - Nyalelano ya setšweletšwa e lekane tše kudu -Ga go na bohlatse bja peakanyo/ sengwalwakakanywa sa mathomo .</p>	<p>Khoutu 2 30-39%</p>				<p>08 - 10</p>	<p>07 - 09</p>	<p>06 - 08</p>	<p>01 - 07</p>
<p><u>Bokgoni bja go hlaelela kudukudu.</u> -Ga go na tsebo ya dinyakwa tša setšweletšwa. - Moithuti o tšwele tseleng, tlhalošo e no se kwagale ka gohle. - Setšweletšwa se šarakane ebile se a hlakahlakanya. - Ga go na peakanyo/ sengwalwakakanywa sa mathomo. - - Setšweletšwa se hlagišitšwe ka bofokodi</p>	<p>Khoutu 1 00- 29%</p>					<p>06 - 08</p>	<p>01 - 07</p>	<p>00 – 06</p>

		<u>Bokgoni bjo bobotse kudu go fetiša</u>	<u>Bokgoni bjo bobotse kudukudu</u>	<u>Bokgoni bjo bobtse kudu.</u>	<u>Bokgoni bja go kqotsofatša</u>	<u>Bokgoni bjo bo lekanego.</u>	<u>Bokgoni bja go išega.</u>	<u>Bokgoni bja go hlaelela kudukudu.</u>
<p>SEPEDİ LELEMETLALELETŠO LA BOBEDI RUBRIKI SKS</p> <p>KAROLO YA C DITŠWELETŠWA TŠA TIRIŠANO TŠE KOPANA LE DITŠWELETŠWA TŠA TSEBIŠO, MELAETŠA LE MAHLAKORENTŠI</p> <p>MEPUTSO: 20</p>	<p>GE POLELO LE SETAELE DI LAETŠA:</p>	<ul style="list-style-type: none"> -O šomišitše melao ka moka ya maleba ya sebopego. -Polelo ya setšweletšwa mo gontši ke ya maleba ebile hlamilwe gabotse. - Tlotlontšu mo gohle e ne- pagetše go ya ka morero. bbaamogedi ba tshedimošo le kamano. - Setaele mo gontši se nepagetše. - Setšweletšwa se tloga se se na le ge e le phošwana go laetša gore se badišiši tšwe le go ntšwa diphošo. - Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo. 	<ul style="list-style-type: none"> - O šomišitše melao ya maleba ya sebopego. - Setšweletšwa se hlamilwe gabotse ka maleba kudu. - Tlotlontšu e nepagetše kudu go ya ka morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano. - Setaele se nepagetše kudu. - Setšweletšwa ga se na le ge e ka ba phošwana go laetša gore se badišišitšwe le go ntšwa diphošo. - Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo. 	<ul style="list-style-type: none"> - O šomišitše melao e mentši ya maleba ya sebopego. - Setšweletšwa se hlamilwe gabotse ebile ke sa maleba. - Tlotlontšu e tloga e nepagetše go ya ka morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano. - Setaele se tloga se nepagetše. - Setšweletšwa se tloga se se na le phošo go laetša gore se badišišitšwe le go ntšwa diphošo. - Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo. 	<ul style="list-style-type: none"> - O šomišitše dikgopolo tša go kqotsofatša tša dinyakwa tša sebopego. - Tlhamego ya setšweletšwa e nyakile go kqotsofatša. Diphošo ga di thibeke kelo ya dintlha. - Tlotlontšu e nyakile go kqotsofatša go ya ka morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano. - Setaele se nyakile se nepagetše. - Setšweletšwa se sa na le diphošo le ge se laetša go badišišwa le go ntšwa diphošo. - Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Se na le dikgopolo tša magareng tša dinyakwa tša sebopego- Melao ye mengwe e Bohlokwa e tlogetšwe. - Setšweletšwa se hlamegile gabotsenyana, se na le diphošo tše ntši. - Tlotlontšu e lekanetše ebile ga se ya swanela morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano. -Setaele se na le diphošo. - Setšweletšwa se na le diphošo tše ntši le ge se laetša se badišišitšwe le go ntšwa diphošo. - Botelele ga se bja maleba 	<ul style="list-style-type: none"> - O šomišitše melao ya sebopego ya go se kwešišege. -Tlhamego ya setšweletšwa e a fokola ebile go boima go e latela . - Tlotlontšu e nyaka phošollo ya go tsenelela le gona ga e a lokela morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano. - Setaele ga se sepelelane le ditaba. - Setšweletšwa se tletše diphošo le ge se badišišitšwe le go ntšwa diphošo. - Botelele ga se bja maleba. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ga se a šomiša melao yamaleba ya sebopego. - Tlhamego ya setšweletšwa e a fokola ebile e šarakane. -Tlotlontšu e a hlakahlakanya ebile ga se ya lokela morero. - Setaele ga se sepelelane le ditaba. -Ga go na bohlatse bja go badišišwa le go ntšwa diphošo. - Botelele ga se bja maleba.

GE DITENG LE TLHAMEGO DI LAETŠA:		7	6	5	4	3	2	1
<p>Bokgoni bjo bobotse kudu go fetiša</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tsebo ye botsebotse ya dinyakwa tša setšweletšwa. - Moithuti o hlokometše tebelelo ya ditaba, ga a tšwe tseleng. - Nyalelano ya diteng le dikgopolo, setšweletšwa se na le dintlha tša go thekga ditaba. - Bohlatse bja peakanyo le sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweleditše setšweletšwa sa go hlamega gabotse kudukudu. 	<p>Khoutu 7 80-100%</p>	<p>16 - 20</p>	<p>15 - 17</p>	<p>14 - 16</p>				
<p><u>Bokgoni bjo bobotse kudukudu.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tsebo ya dinyakwa tša setšweletšwa. - Moithuti o hlokometše tebelelo ya ditaba, ga go na le go tšwa tseleng. - Nyalelano ya diteng le dikgopolo ke ya godingwana, di na le dintlha tša go thekga setšweletšwa. - Bohlatse bja peakanyo le sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweleditše setšweletšwa sa go hlamega gabotse kudu. 	<p>Khoutu 6 70-79%</p>	<p>15 - 17</p>	<p>14 - 16</p>	<p>13 - 15</p>	<p>12 - 14</p>			

<p><u>Bokgoni bjo bobotse kudu.</u> - Tsebo ya go kwagala ya dinyakwa tša setšweletšwa. -Moithuti o hlokometše tebelelo ya ditaba, o tšwele tseleng gannyane. - Setšweletšwa se tloga se nyalelana ka diteng le dikgopolo. . - Bohlatse bja peakanyo le sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweleditše setšweletšwa sa go hlamega gabotse.</p>	<p>Khouto 5 60-69%</p>	<p>14 - 16</p>	<p>13 - 15</p>	<p>12 - 14</p>	<p>11 - 13</p>	<p>10 - 12</p>		
<p><u>Bokgoni bja go kgotsofatša</u> - Tsebo ya go kgotsofatša ya dinyakwa tša setšweletšwa. - Moithuti o tšwele tseleng, fela se ga se thibele tlhalošo. - Setšweletšwa se nyakile go nyalelana ka diteng le dikgopolo, se na le dintlha tše dingwe tša go thekga ditaba. -Bohlatse bja peakanyo le sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweleditše setšweletšwa sa go amogelega sa lelemetlaleletšo la bobedi.</p>	<p>Khouto 4 50-59%</p>		<p>12 - 14</p>	<p>11 - 13</p>	<p>10 - 12</p>	<p>09 - 11</p>	<p>08 - 10</p>	
<p><u>Bokgoni bjo bo lekanego.</u> - Tsebo ya magareng ya dinyakwa tša Setšweletšwa. .Dikarabo tša mešomo di laetša tebelelo ye tshese.. - Moithuti o tšwele tseleng, tlhalošo ga e kwagale gabotse. - Nyalelano ya go lekanela ya dikgopolo le diteng. - Bohlatse bja peakanyo le sengwalwa kakanywa sa mathomo se tšweleditše setšweletšwa sa magareng sa go hlamega sa lelemetlaleletšo la bobedi.</p>	<p>Khouto 3 40-49%</p>			<p>10 - 12</p>	<p>09 - 11</p>	<p>08 - 10</p>	<p>07 - 09</p>	<p>06 - 08</p>
<p><u>Bokgoni bja go išega.</u> -Tsebo ya go lekanela ya dinyakwa tša setšweletšwa. Dikarabo tša mešomo di laetša tebelelo ya go lekanela. - Moithuti o tšwele tseleng, tlhalošo ga e tšwelele mo gontši. - Nyalelano ya setšweletšwa e lekanetše kudu -Ga go na bohlatse bja peakanyo/ sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweleditše setšweletšwa sa go amogelega</p>	<p>Khouto 2 30-39%</p>				<p>08 - 10</p>	<p>07 - 09</p>	<p>06 - 08</p>	<p>01 - 07</p>

<p><u>Bokgoni bja go hlaelela kudu.</u> -Ga go na tsebo ya dinyakwa tša setšweletšwa. - Moithuti o tšwele tseleng, tlhalošo e no se kwagale ka gohle. - Setšweletšwa se šarakane ebile se a hlakahlakanya. - Ga go na peakanyo. - Sengwalwakakanywa sa mathomo. -- - Setšweletšwa se hlagišitšwe ka bofokodi</p>	<p>Khouto 1 20-29%</p>					<p>06 - 08</p>	<p>01 - 07</p>	<p>00 – 06</p>
---	-----------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

KAROLO YA B LE C**Tše dingwe tše bohlokwa tše di swanetšego go hlokomelwa:****1. Lengwalo la go ya go morulaganyi.**

- Ke lengwalo la semmušo.
- Mongwadi o ntšha dikgopolo tša gagwe.
- Ngwala fela dintlha tša maleba.
- Thekga dikgopolo tša gago ka dintlha tša maleba.

2. Poledišano.

- Batho ba babedi ba a boledišana.
- Lefoko la seboledi le araba seo se boletšwego ke seboledi se sengwe.
- Baithuti ba ngwale ka polelotebanyi fela ga go šomišwe ditsebjana .
- Leina la seboledi le latelwa ke kgorwana gomme di ngwalwa ka letsogong la ngele.
- Dintlha tša tlaleletšo, go swana le go laetša maemo a seboledi, di ngwalwa ka mašakaneng.
- Polelo e sepelelane le hlogo yeo go bolelwago ka yona le tswalano gare ga diboledi.
- Tshela mothalo ka morago ga mantšu a seboledi se sengwe le se sengwe.

3. Papatšo.

- E kgahle e be e goketše bareki.
- E hlaloše serekišwa ka tsela ya go kgahliša.
- E hlohloletše bareki go reka.
- E lebantšhe sehlopa se rileng sa batho.
- E be e boleta.
- E be le diswantšho tša go goga šedi.
- Papatšo e be le hlogo.
- Go šomišwe difonte tša go fapana.
- Go bonale gore go bapatšwa eng.
- E fe tshedimošo ka botlalo mabapi le setšweletšwa/ seo se bapatšwago.

4. Maphephetsebiši.

- Go be le hlogo ya seo go tlogo tsebišwa ka ga sona.
- Go be le tshedimošo ka botlalo.
- Taetšo ya letšatši, lefelo le nako ge di nyakega.
- Go be le morero.
- Retšistara ya maleba.
- Fonte ya go fapana.

5. Ditšhupetšo

- Go ka dirišwa dikhutlonne (mohl. bodikela, leboa, bj.bj.)
- Maswao a tsela, meago, maporogo le tše dingwe.
- Go lebelelwe bokgoni bja go laetša ditšhupetšo.
- Retšistara ya maleba.

Baithuti ba ka araba ka tsela ye:

- **Tsela ya mathomo.**

A ka tsena ka mmila wa Moeng, fao mmila o felelago a tsena go wa Rabasotho ka letsogong la ngele. A feta wa Monare le wa Malope, ge a fihla go wa O.R Tambo o tla lebana le difeme, a tšea ka la go ja, mo polokong ya go latela ke mabala a pontšho.

- **Tsela ya bobedi.**

A ka tsena ka mmila wa O.K Matsepe a putla wa Monare le wa Malope, ge a fihla ka O.R Tambo a leba letsogong la go ja. Poloko ya mathomo ke ya difeme yona e latelwa ke mabala a pontšho.

- **Tsela ya boraro.**

A ka tsena ka mmila wa Monare, a feta wa Sekwati wa go putla. Ge a fihla Rabasotho a tšea ka letsogo la ngele, a tshela mmila wa Malope. A tsena mmileng wa O.R Tambo gomme a nyoga. A feta difeme a tsena mabaleng a pontšho.

- **Tsela ya bone.**

A ka tsena ka mmila wa Monare, a putla mmila wa Rabasotho, a ngaya matamo ka tsela ya go šomišwa ke basepelakamaoto. Mo tsejana e felelago o tla lebana le mabala a pontšho.

6. Ditshwayatshwayo tša puku.

- Laetša leina la puku, mongwadi le mophatlalatši.
- Laetša tabakgolo ya puku (sererwa).
- Tšweletša bokgoni / Go palelwa ga mongwadi.
- E laetše katlego ya yona

Mohlala:

- E a kwešišega.
- E ka fetolelwa go filimi- e ka bapalega.
- Ka boripana ahlaahla thulaganyo, tikologo le baanegwa.